



Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17, 30/19 i 33/21) i člana 153. Pravila Javne ustanove „Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn“ Sarajevo, a u vezi sa članom 9. Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 104/22) i Smjernicama u vezi donošenja akta o vlastitim javnim prihodima Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-07/01-11-1134-1/23 od 25.04.2023.godine i broj: 11-07/01-11-1134-1/23 od 11.05.2023.godine (izmjena), Školski odbor Javne ustanove Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo na XXXI sjednici održanoj 30.10.2023. godine, donosi :

PRAVILNIK

o vrstama vlastitih javnih prihoda, načina i rokova raspodjele
Javne ustanove Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo

I. OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Pravilnikom o vrstama vlastitih javnih prihoda, načina i rokova raspodjele Javne ustanove Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo (u daljem tekstu:Pravilnik) utvrđuju se kriteriji,vrste, pravni osnov ostvarivanja, namjena i način trošenja vlastitih javnih prihoda Javne ustanove Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo (u daljem tekstu: Škola).

Član 2. (Vlastiti prihodi)

Vlastiti prihodi Škole su javni prihodi budžeta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Budžet), a raspoređuju se u skladu sa Pravilnikom o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 104/22), Smjernicama u vezi donošenja akta o vlastitim javnim prihodima Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-07/01-11-1134-1/23 od 25. 04. 2023.godine i broj:11-07/01-11-1134-2/23 od 11. 05. 2023. godine (izmjena) i ovim Pravilnikom.

II. KRITERIJI

Član 3.

(Kriteriji za ostvarivanje vlastitih javnih prihoda)

1) Kriteriji za ostvarivanje vlastitih javnih prihoda su da:

- a) prihod ne spada u kategoriju poreza, doprinosa, taksi, naknada i kazni;
- b) prihod nije kao javni prihod propisan posebnom odredbom u zakonu;
- c) prihod se ostvaruje obavljanjem aktivnosti na tržištu i u tržišnim uslovima, za aktivnosti koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti na tržištu, odnosno ne postoji zakonska isključivost da aktivnost vrši samo određen pravni subjekt.

(2) Kriteriji za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda Škole iz stava (1) ovog člana primjenjuju se na kumulativnoj osnovi.



III. UPLATA VLASTITIH JAVNIH PRIHODA

Član 4.

(Uplata vlastitih javnih prihoda)

Uplata vlastitih javnih prihoda vrši se u skladu sa članom 8. Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 104/22),

IV. PRAVNI OSNOV

Član 5.

(Pravni osnov ostvarivanja vlastitih javnih prihoda)

(1) Pravni osnov za ostvarivanje vlastitih javnih prihoda Škole je:

- a) Zakon o srednjem obrazovanju;

V. VRSTE VLASTITIH JAVNIH PRIHODA

Član 6.

(Vrste vlastitih javnih prihoda)

Škola stiče vlastite prihode po osnovu:

- a) realizacije obrazovanja vanrednih kandidata /učenika,
- b) izdavanje prepisa/duplikata dokumenata,
- c) izdavanja opreme i prostora u zakup,
- d) prodaje otpadnog materijala,
- e) prodaje proizvoda i usluga koje izrađuju učenici u toku praktične nastave,
- f) reklamno - propagandnih usluga,
- g) realizacije pedagoško-metodičke prakse studenata (hospitovanje),
- h) ustupanja tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki i
- i) kopiranja i uvezivanja pisanog materijala.

VI. NAKNADE ZA REALIZACIJU USLUGA

Član 7.

(Naknada za realizaciju usluga)

(1) Naknada za realizaciju usluga iz člana 6. ovog Pravilnika utvrđuje se kako slijedi:

- a) sticanje srednjeg obrazovanja (realizacija obrazovanja vanrednih kandidata /učenika):
- upisnina za školsku godinu 55 KM
 - instruktivna nastava za grupu od 10 i više kandidata (po času) 5 KM
 - instruktivna nastava za grupu do 10 kandidata (po času) 10 KM
 - ispit bez pismenog dijela 33 KM
 - ispit sa pismenim dijelom 45 KM



- ispit iz praktične nastave 45 KM
- maturalni/završni ispit sa praktičnim dijelom 80 KM
- troškovi praktične nastave (za srednju školu tekstilne struke) 33 KM

b) izdavanje prepisa/duplikata dokumenata:

- izdavanje izvoda iz nastavnog plana i programa 66 KM

c) izdavanje opreme i prostora u zakup:

- izdavanje opreme i prostora pod zakup, kao i visinu naknade za zakupninu utvrđuje školski odbor Škole, a u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima kojima se reguliše izdavanje poslovnih zgrada i prostorija.

d) visina naknada za realizaciju ostalih usluga:

- visinu naknada za ostale usluge iz člana 6. tačke: e), f), g), h), i) i j) utvrđuje školski odbor Škole.

VII. PRIPADNOST I RASPODJELA VLASTITIH JAVNIH PRIHODA

Član 8.

(Pripadnost vlastitih prihoda)

Vlastiti javni prihodi ostvareni shodno odredbama ovog Pravilnika pripadaju Školi i uplaćuju se na: Transakcijski račun: 1411965320008475, Budžetska organizacija 2103027, a raspoređuju se shodno odredbama ovog Pravilnika.

Član 9.

(Raspodjela vlastitih javnih prihoda)

Ostvareni vlastiti javni prihod u cijelosti se raspoređuje Školi kao budžetskom korisniku koji je prihod ostvario.

Član 10.

(Način raspodjele vlastitih javnih prihoda)

(1) Prihodi iz člana 6. stav (1) tačka a) ovog Pravilnika (realizacija obrazovanja vanrednih kandidata /učenika) sastoji se od prihoda - naknada za realizaciju usluga, i to:

- a) upisnina za školsku godinu
- b) instruktivna nastava
- c) ispiti

(2) Prihodi iz stava (1) tačka a) ovog člana (upisnina za školsku godinu), raspoređuju se:

a) 60% za naknade radnicima koji učestvuju u realizaciji poslova - izvršiocima administrativnih poslova koji se ne odnose na izvođenje ispita za vanredne kandidate/učenike, i to:

- a.1.) izrada Rješenja o priznatim predmetima i dopunskim ispitima – 33% po razredu,
- a.2.) izrada obračunskog lista/računa o visini troškova obrazovanja – 13% po razredu,
- a.3.) otvaranje zapisnika - 7% po zapisniku,



- a.4.) vođenje zapisnika ispitnog odbora – 7% po kandidatu,
- a.5.) upisivanje kandidata u matičnu knjigu i registar – 10% po kandidatu,
- a.6.) pisanje svjedočanstva i upis ocjena u matičnu knjigu – 17% po svjedočanstvu/diplomi,
- a.7.) kontrola, savravljanje sa matičnom knjigom i potpisivanje svjedodžbe /diplome – 13% po dokumentu.

b) 20% za izdatke za materijal, sitan inventar i tekuće transfere, i

c) 20% za nabavku stalnih sredstava.

(4) Prihodi iz stava (1) tačka b) ovog člana (instruktivna nastava), raspoređuju se:

a) 60% za naknade radnicima koji sudjeluju u realizaciji poslova, i to:

a.1.) nastavniku koji izvodi instruktivnu nastavu za grupu od 10 i više kandidata - 15 KM (slovima: petnaest KM) po času;

a.2.) nastavniku koji izvodi instruktivnu nastavu za grupu do 10 kandidata- 5 KM (slovima: pet KM) po času;

a.3.) ostatak prihoda, nakon isplata izvršiocima iz alineja a.1.) i a.2.) ostalim radnicima izvan nastave koji su sudjelovali u realizaciji poslova vezanih za izvođenje instruktivne nastave, i to:

a.3.1.) - direktor 21%

a.3.2.) - sekretar 19 %

a.3.3.) - pomoćnik direktora 15%

a.3.4.) - samostalni referent za plan i analizu 19 %

a.3.5.) - administrativni radnik 3 %

a.3.6.) - bibliotekar 3 %

a.3.7.) - rukovaoc nastavnom tehnikom-programer 10 %

a.3.8.) - pomoćno i tehničko osoblje - ukupno 10 %, neovisno o broju radnika

b) 20% za izdatke za materijal, sitan inventar i tekuće transfere, i

c) 20% za nabavku stalnih sredstava.

(5) Prihodi iz stava (1) tačka c) ovog člana (ispiti) raspoređuju se:

a) 60% za naknade radnicima koji sudjeluju u realizaciji poslova, i to:

a.1.) 25% od cijene ispita za naknade ispitivaču;

a.2.) 25% od cijene ispita za naknade ostalim članovima ispitne komisije zajedno, koja

se raspodjeljuje:

a.2.1.) 60% predsjedniku ispitne komisije,

a.2.2.) 40% stalnom članu ispitne komisije;

a.3) 50% od cijene ispita za naknade ostalim radnicima izvan nastave koji su učestvovali u realizaciji poslova, i to:

a.3.1.) - direktor 21%

a.3.2.) - sekretar 19 %

a.3.3.) - pomoćnik direktora 15%

a.3.4.) - samostalni referent za plan i analizu 19 %

a.3.5.) - administrativni radnik 3 %

a.3.6.) - bibliotekar 3 %

a.3.7.) - rukovaoc nastavnom tehnikom-programer 10 %

a.3.8.) - pomoćno i tehničko osoblje - ukupno 10 %, neovisno o broju radnika;

b) 20% za izdatke za materijal, sitan inventar i tekuće transfere, i

c) 20% za nabavku stalnih sredstava.



(6) Prihodi od naknada za realizaciju usluga iz člana 6. stav (1) tačka b) ovog Pravilnika (izdavanja prepisa/duplikata dokumenata), raspoređuju se:

- a) 40% za materijalne troškove, tekuće održavanje i nabavku opreme;
- b) 30% za naknadu radnicima koji su sudjelovali u realizaciji poslova, od čega 67% izvršiocu poslova koji priprema dokument/izvod a 33% izvršiocu poslova koji provjerava, sravnjava i ovjerava dokument/izvod;
- c) 30% za stručno usavršavanje, sportske i kulturne aktivnosti, takmičenja, nagrade učenicima i ostale namjene.

(7) Prihodi od naknada za realizaciju usluga iz člana 6. stav (1) tačke: c) izdavanja opreme i prostora u zakup, f) reklamno - propagandnih usluga, h) ustupanja tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki i i) kopiranja i uvezivanja pisanog materijala, raspoređuju se:

- a) 70% za materijalne troškove, tekuće održavanje i nabavku opreme,
- b) 30% za stručno usavršavanje, sportske i kulturne aktivnosti, nagrade učenicima, ekskurzije i ostale namjene.

(8) Prihodi od naknada za realizaciju usluga iz člana 6. stav (1), tačke: d) prodaja otpadnog materijala, e) prodaje proizvoda i usluga koje izrađuju učenici u toku praktične nastave i g) realizacija pedagoško-metodičke prakse studenata (hospitovanje), raspoređuju se:

- a) 20% za materijalne troškove, tekuće održavanje i nabavku opreme;
- b) 80% za stručno usavršavanje, sportske i kulturne aktivnosti, takmičenja, nagrade

(9) Procenti ili iznosi od prihoda - naknada za realizaciju usluga iz ovog člana se odnose na ukupna sredstva ostvarena po svakom osnovu, a u okviru ovih sredstava raspodjela se odnosi na naknade u neto iznosu i pripadajuće poreze i doprinose (bruto iznos).

VIII. PRAĆENJE I RASPOREĐIVANJE VLASTITIH PRIHODA

Član 11.

(Praćenje naplate i raspoređivanje vlastitih javnih prihoda)

- (1) Škola je u obavezi da redovno prati, putem izvještaja koje dobije od Ministarstva finansija, dospjelost i naplatu vlastitih javnih prihoda.
- (2) Škola je odgovorna za potpuno i pravovremeno uplaćivanje vlastitih prihoda na depozitni račun.
- (3) Škola je dužna da ostvarene i naplaćene vlastite prihode rasporedi na rashode u finansijskim mjesečnim planovima izvršavanja Budžeta.
- (4) Škola je u obavezi najmanje jedanput u šest mjeseci Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dostaviti izvještaj o sticanju i utrošku vlastitih prihoda.
- (5) Vlastiti javni prihodi moraju se utrošiti do kraja budžetske godine, a neutrošeni dio vlastitih javnih prihoda postaje javni prihod Budžeta naredne godine.

IX. IZVJEŠTAJ O UTROŠKU VLASTITIH JAVNIH PRIHODA

Član 12.

(Izvještaj o utrošku)

Škola, najmanje jedanput u šest mjeseci Ministarstvu za odgoj i obrazovanje dostavlja izvještaj o ostvarivanju i utrošku vlastitih javnih prihoda.



X. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

(Donošenje pravilnika)

Škola je u obavezi ovaj Pravilnik dostaviti Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, koje će u skladu sa Smjernicama broj: 11-07/01-11-1134-1/23 od 25.04.2023.godine i broj: 11-07/01-11-1134-2/23 od 11.05.2023.godine (izmjena), isti uputiti Vladi Kantona Sarajevo radi dobivanja saglasnosti na Pravilnik.

Član 14.

(Prestanak važenja pravilnika)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijima za sticanje i raspodjelu vlastitih prihoda Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn broj: 01- 1910/17 od 25.12.2017. godine.

Član 15.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjivaće se od dana dobivanja saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici škole.

Broj: 01- 1791/2023
Sarajevo, 30.10.2023. godine

PREDSJEDNIK
ŠKOLSKOG ODBORA





11
700
P.34

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-1334-8.7/24
Sarajevo, 18.01.2024. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), a u skladu sa članom 9. stav (2) Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 104/22) Vlada Kantona Sarajevo, na **Osmoj** sjednici održanoj **18.01.2024.** godine, donijela je

O D L U K U
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O VRSTAMA VLASTITIH JAVNIH
PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE JAVNE USTANOVE
„SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN“ SARAJEVO

I

Daje se saglasnost na Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda, načina i rokova raspodjele Javne ustanove „Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn“ Sarajevo, broj: 01-1791/2023 od 30.10.2023. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".



Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
3. Premijer Kantona Sarajevo,
4. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo,
6. Javna ustanova „Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn“ Sarajevo (putem Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo),
7. Za objavu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo",
8. Evidencija,
9. A r h i v a.